



IROMAG

Izdanje za odlazne studente



U OVOME BROJU

DAN STUDENATA

BRUCOŠKI SAT

ISKUSTVO SA RAZMJENE

Jasmina Spahić

KURS ŠPANSKOG JEZIKA

Celia Jimenez Pozo

PITANJA Q&A

MJESEC DANA RAZMJENE

Ena Mrgan

Dan Studenata

by IROUNMO

Svjetski dan studenata obilježava se svake godine 15. oktobra. Taj se dan obilježava u čast godišnjice rođenja bivšeg predsjednika Indije, pokojnog dr. APJ Abdula Kalamu.

Roden 15. oktobar 1931. u Rameswaramu, Tamil Nadu, Kalam je radio kao naučnik i administrator u Organizaciji za obrambena istraživanja i razvoj i Indijskoj organizaciji za istraživanje svemira. Kalam je također dao neprocjenjiv doprinos razvoju indijskog civilnog svemirskog i vojnog raketnog programa prije nego što je postao 11. predsjednik Indije. Najpoznatiji je po promovisanju obrazovanja i ljubavi prema studentima. Bio je poznati naučnik i poznat po svom programu obrane od raket. Tema prošlogodišnjeg Svjetskog dana studenata bila je 'Učenje za ljude, planet, prosperitet i mir'.



Brucoški sat

By IROUNMO

Već tradicionalno, prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru, u predivnom okruženju kampusa Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru upriličen je Brucoški sat za 45.generaciju studenata prvog ciklusa. Ovim događajem je i zvanično počela akademska godina za preko 600 brucoša koji će tokom naredih par godina na dvadeset šest studijskih programa na osam fakulteta i pet univerzitskih studija sticati svoje znanje.

„Želim naglasiti da vam Unija studenata kao krovno studentskog tijelo na Univerzitetu i ja lično stojimo na raspolaganju te da čemo vam pružiti podršku. U toku studiranja bit će i raznoraznih razočarenja. Često ćete umisliti da se suočavate sa nepravdom, međutim nikad ne odustajte od svojih snova i krajnjih ciljeva. Borite se protiv nepravde. Nemojte da vam bude teško pročitati pravila studiranja i ocjenjivanja. Educirajte se o vašim pravima i obavezama. Budite slobodni posjetiti našu kancelariju ili nam se obratiti direktno na nekoj od naših stranica na društvenim mrežama.“ - poručio je ovogodišnjim brucošima, predsjednik Unije studenata, Mehmed Proho.

Ovogodišnjim brucošima se riječima dobrodošlice obratio rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušića: „Kolegice i kolege morate znati da u našim školama i na univerzitetima treba da se razvija kritičko razmišljanje i logičko zaključivanje, a ne samo memorisanje. Većina ljudi, danas u našem društvu, tako i u akademskoj zajednici ne želi, promjene, jer su, između ostalog, svjesni da su tamo gdje im nije mjesto i da imaju brojne privilegije pa stoga oportunistički i veoma žilavo brane svoje pozicije zasnovane na neradu i neredu.“



Iskustva sa razmjene

By IROUNMO

Da li ste se ikada osjećali kao da živite svoj san? Ja sigurno jesam, i to ne tako davno. Moje prvo Eramus iskustvo bilo je u zemlji sa kojom sam osjetila vezu prije mnogo godina kada sam bila na izletu sa školom. Znala sam da će jednog dana živjeti tamo, ne u tom određenom gradu, ali sigurno u toj državi. Kada sam odlučila da se prijavim na razmjenu, jedino što sam pitala je grad u Španiji. Tada sam čula ime grada koji mi je ukrao srce, Almería. Sve slike koje sam vidjela na internetu su izgledale kao iz bajke. Nisam mogla vjerovat da postoji nešto tako lijepo. 6. septembra sam napustila svoj rodni grad i krenula na svoju prvu solo avanturu. Bez porodice, bez prijatelj, bez poznanika.

Imala sam više sreće od drugih, pa mi nije bilo teško opustiti se i dopustiti sebi da uživam u putovanju. Studenti koji su bili u Almeriji prije mene, dali su mi sjajne savjete o tome kako i gdje pronaći mjesto za stanovanje, komšije, šta prvo uraditi i tako dalje. Jedna od mojih komišinica, Emina, bila je iz Sarajeva i jednom smo izašle na kafu. José Jesús, student iz Almerij, kjoji je bio na Eramusu ovde u Mostaru, pomogao mi je u svemu drugom (Zauvijek sam vam zahvalna na svemu što ste učinili za mene i moje prijatelje !!). Zahvaljujući njemu, znala sam da će biti sigurna i da će sve biti u redu. Njegov brat, Sergio, došao je po mene na autobusku stanicu i odveo me je do moje nove kuće (Trebao si mi dopustiti da ti pomognem sa koferima. Nosio si 25 kila na treći sprak kao da nije ništa!). Emina je već bila тамо, tako da nisam bila sama.

Čudno je kako se možeš tako dobro slagati s nekim toliko drugačijim od tebe. Emina i ja smo provele mnogo vremena zajedno i putovale smo u toliko gradova i zemalja. Nemam mlađu sestru ali Emina je upravo onakva kakvu bih ja sestru željela. (Nadam se da će se ponovo susresti sa Ivanom i Marom čim ovaj karantin završi.)



Časovi na Univerzitetu Almerija uglavnom su na španskom jeziku tako da ne treba prisustovati nisu obavezna, ali ako studirate Engleski jezik, kao što sam ja, onda nemate izgovora. Imala sam predavanja svaki dan, ali mi to nije smetalo. Vožnja autobusom je bila čarobna. Vozite se duž plaže! Kako se neko tome ne raduje?! Sveukupna organizacija na Univerzitetu nije bila najbolja, ali da mogu ponovo ići, sigurno bih. Stipendija se nije isplaćivala mjesečno, već u postotcima. Ako ne potrošte sve odjednom, više je nego dovoljno. Namjernice su bile jeftinije nego što sam očekivala, i mjesecna kirija je bila oko 200 eura sa računima. Mjesečna autobuska karta je bila manje od 30 eura i popusti u tržnim centrima su bili vrh! Život u Almeriji je nešto što svako treba doživiti. moj čitav boravak тамо bio je kao u filmu koji nikada neću zaboraviti. Nikada neću zaboraviti prelijepi izlazak sunca koji bih gledala svako jutro dok sam pila svoju prvu kafu ili onu klupu gdje bismo gledali zadivljujuće zalaske sunca. Ako želite naučiti kako uživati u svom životu punim plućima, zaljubiti se u novu kulturu.

Kurs španskog jezika - intervju sa Celiom Jimenez Pozo



1. Koji je glavni razlog zbog kojeg dolazite u Mostar?


Prijavila sam se na program španskih lektorata pod nazivom "Lectorados MAEC-AECID" čiji je glavni cilj jačanje programa španskog jezika i kulture na stranim univerzitetima. Namijenjen je mladim učiteljima, pa sam mislio da je ovo sjajna profesionalna prilika da razvijem svoju karijeru profesora španskog jezika. Na pitanje zašto sam odabrala Mostar, prije dolaska ovdje imala sam priliku upoznati različite ljudе sa Balkana, kao i svog partnera, pa kada sam vidjela da postoji u Mostaru nisam imao dvojbe, trebao sam se prijaviti za to!

2. Što ste mislili o Bosni i Hercegovini prije nego što ste odlučili doći/preseliti se ovdje?

Prije dolaska ovdje, posjetila sam Hrvatsku i provela sam neko vrijeme u Crnoj Gori, pa sam mislila da će vjerojatno pronaći dosta sličnosti, ali iskreno, nisam znala što mogu očekivati. Bila sam uzbudena što će se preseliti u Bosnu i Hercegovinu, imati priliku živjeti ovdje, a ne biti samo turist.

3. Koje je vaše omiljeno mjesto u Mostaru?

Prepostavljam da ovaj odgovor neće biti iznenadenje: plaža pod Starim mostom. Nije važno koliko puta odem, uvijek je lijepo biti tamo. Fortica na zalasku sunca je također jedno od mojih omiljenih mjesta.



4. Ima li sličnosti u kulturi bosanskog naroda i španskog naroda?

Doista, postoje! Prepostavljam da oboje imamo taj takozvani mediteranski karakter, dijelimo sličan smisao za humor, volimo provoditi sate na kafi, volimo se osjećati blisko s prijateljima i prodicom... Mislim da su nam društveni životi slični i da provodimo naše vrijeme na sličan način. Vjerujem da Španci i BiH imaju posebnu vezu, dobro se razumijemo uprkos jeziku ili koliko su naše zemlje udaljene jedna od druge.

5. Što najviše volite u Bosni i Hercegovini?

Volim što su ljudi stvarno gostoprimaljivi i uslužni, da se osjećam kao kod kuće ili čak bolje. I ne govorim to jer me pita neko iz BiH, ja to stvarno mislim i cijenim. Također, uvijek sam zadivljen nevjerljitim krajolicima i prirodom, ima toliko prekrasnih mjesta za posjetiti, njihova ljepota me uvijek iznenadi.



Pitanja i odgovori

By IROUNMO

1. Zašto je razmjena učenika dobra ideja?

Postoji mnogo razloga zašto programi studiranja u inostranstvu postaju toliko popularni. Sticanje znanja na kvalitetnim visokoobrazovnim ustanovama, upotnavaje sa drugačijim kulturama i običajima što često podrazumijeva i učenje novog jezika, proširivanje pogleda na svijet te veće mogućnosti za zaposlenje samo su neki od njih. To je također uzbudljiv izazov koji često dovodi do poboljšanih mogućnosti karijere i šireg razumijevanja načina na koji svijet funkcioniše.

Boravak u inostranstvu ima mnogo više veze sa kulturom i iskustvom nego samo znanje jezika. Kad neko ostavi poznato i zaroni u nepoznato, pokazuje predanost razumijevanju drugih ljudi, učenju svijeta na način koji udžbenici i školski zadaci nikada ne otkrivaju. Godina provedena u inostranstvu je godina koja će redefinisati vaš svijet.

Otkrićete da svaki trenutak, svaki razgovor i iskustvo mijenjaju način na koji gledate na svet. Vidjet ćete razlike, ali i sličnosti u ljudima i njihovim postupcima, u njihovim uvjerenjima i vrijednostima.

Shvatićete šta znači pripadati određenoj zemlji i kulturi. Naučićete o sebi kao što ćete učiti o drugima. Godina dana u inostranstvu uči vas o izgradnji priateljstva, preuzimanju odgovornosti za sebe, poštivanju različitosti i toleriranju vjerovanja drugih.

Studenti na razmjeni razvijaju liderske vještine, samopouzdanje i bolje razumijevanje složenosti svijeta oko sebe. Zbog toga najbolji univerziteti, kao i korporacije i stručnjaci, optimistično gledaju na studente koji su školsku godinu proveli u inostranstvu. Oni znaju da bivši međunarodni studenti razmjene donose viši nivo zrelosti i globalni okvir za svoje univerzitetske studije i aktivnosti.



2. Koji je nivo znanja engleskog jezika potreban za studiranje u inostranstvu?

Morate biti u mogućnosti pratiti univerzitetska predavanja na engleskom jeziku, stoga minimalni nivo engleskog jezika mora biti B2.

3. Šta je "ugovor o učenju" ili LA?

Ugovor o učenju ili LA obavezan je dokument za svakog studenta na razmjeni. To je plan studija koji sadrži priznanje o položenim ispitima i bodove stečene tokom perioda razmjene.



Voljela bih poručiti svima, koji razmišljaju o promjeni, o upotpunjavanju već stečenog znanja, o novim poznanstvima, novim kulturama, novim mjestima, novom okruženju, da je Erasmus+ prava avantura za sve vas. Avantura koja je nama kroz mjesec dana donijela veliko znanje, usavršavanje jezika i puno zabave.

Mjesec dana razmjene- Ena Mrgan

By IROUNMO

Pozdrav svima, moje ime je Ena Mrgan a ovo je moje iskustvo nakon mjesec dana, kao Erasmus+ student na razmjeni u Grazu, Austriji u toku zimskog semestra.

U Graz smo došle, Lejla Iaković i ja, 5.9.2021. Do danas, mjesec dana kasnije, stekle smo mnogo novih prijatelja, upoznale kulturu Austrije, rad i princip rada na univerzitetu u Grazu, koji je ujedno drugi najveći univerzitet u Austriji. Prije svega, velika nam je čast što smo dobile ovaku veliku priliku, i što do sada, imamo šansu da je iskoristimo na najbolji mogući način.

Svako naše očekivanje je ispunjeno, i više smo nego zadovoljne, krug prijatelja i poznanika nam je veći iz dana u dan, iz događaja u događaj, iz predavanja u predavanje. Imali smo organizovane evenete za dobrodošlicu, za upoznavanje, za početak novog semestra, prva druženja ali i prve zadaće i učenja.

